

Vuk'uzenzele



Produced by Government Communications (GCIS)

English / Tshivenda

| February 2018 Edition 2

Health's fight against cancer goes nuclear

GOVERNMENT INVESTS in the latest technology to assist cancer patients.



Residents of Ga-Rankuwa and surrounding areas now have access to state-of-the-art oncology unit.

The Gauteng Department of Health has pumped R36 million into a new oncology facility that will ensure that cancer patients in Ga-Rankuwa, Tshwane and surrounding areas have easier access to treatment.

"I cannot contain my excitement at the launch of

this much-needed biomedical equipment because to us, patient care and safety will always come first," said Health MEC Dr Gwen Ramokgopa.

She said the first-of-its kind PET-CT imaging system in Africa serves as testimony to the department's commitment to improving

patient care.

"The facility brings advanced oncology care to patients, with a new leading-edge oncology diagnostics facility that harnesses multiple technologies to provide high-quality data quickly," she said.

The oncology facility is fitted with new equipment

including an advanced Philips Ingenuity TF PET/CT which is a nuclear imaging technique. It evaluates the structure and function of cells and body tissue providing oncologists with a patient-specific method of treatment.

"The system has already helped guide decision making for early diagnosis and assessment of treatment efficacy for over 105 patients since its installation. We are thrilled with the results and the level of care we are able to provide to our people with this world-class technology," said Dr George Mukhari Academic Hospital's Head of Nuclear Medicine Dr Trevor Mdaka.

The Hospital serves 1,7 million people both the North West province and Limpopo provinces.

MEC Ramokgopa said the launch marked the beginning of the end to suffer



**Water warning
for schools**

Page 2



**Stop, look,
look, again**

Page 7



ALSO AVAILABLE ON:



@VukuzenzeleNews
Vuk'uzenzele

Websites: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

E-mail: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

● Cont. page 2

Free Copy

Kha vha thuse u thivhela ḋuvha līne ha ḍo Shaya na Shotha zwalo

VUNDU LA KAPA Vhukovhela ndi la u thoma u ṭangana na masiandaitwa mahulu a tshanduko ya mutsho.



More Matshediso

Muhasho wa Mađi na Vhuthathatshili (DWS) u khou shumisana na ḋorobo ya Kapa u thusa kha gomelelo li re Kapa Vhukovhela, ļihulusa kha miňwaha ya fumi yo fhiraho.

U ya nga DWS, a hu athu na mvula yo linganaho nahone tshikalo tsha mađi madamuni tshi khou di tsa tshi tshi ya.

Hezwi zwo kombetshedza muvhoso u vhea maga a konđaho u lengisa khonadzeo dza ḋuvha līne ha ḍo Shaya na Shotha zwalo, hune bommbi dza ḍo vha dzi si na mađi.

Ḍorobo ya Kapa Vhukovhela i khou thoma na nyiledzo dza 6B. Hezwi zwi amba uri hu na tshikalo tsha ḋuvha tsha ļithara dza mađi dza 50 u ya fhasi, hu nga vha hu hayani, mushumoni, tshikoloni kana huňwe na huňwe.

Musi ḋorobo yo tou fombe kha u Iwisa ḋuvha līne ha ḍo Shaya na Shotha zwalo, hu khou ambiwa uri ḋorobo i khou tea u dilugisela nyimele ine ya ḍo kona u dzhia ndango ya ndisedzo ya mađi a ḋorobo u itela uri ndisedzo i swike na vhuria.

"Ri ḍo vala ndisedzo ya mađi dzibommbini musi madamu ashū a tshi swika kha tshiimo tsha phe-senthe dza 13.5. Musi madamu a tshi swika kha tshiimo tsha phe-senthe dza 13.5, vha ḍo thoma u vala nđila dza dziphaiphi, nga nnđa ha fhethu ha ndeme ha vhubindudzi na zwiimiswa zwi ngaho zwibadela," ḋorobo yo ralo kha tshitatemenne.

Musi izwi zwi tshi itea, vha-dzulapo vha ḍo wana mađi u bva kha zwiko zwine zwa ḍo vha zwo tevhedzwa.

dzudzanywa u mona na ḋorobo. Mudzulapo muňwe na muňwe u ḍo nekedzwa mađi a ļithara dza 25 nga ḋuvha.

Ḍorobo yo thoma u shumisa Senthara ya Tshumelo ya Zwiwo (DOC) u bveledza Pułane ya Tshiwō tsha Mađi, ine ya ḍo thoma nga ḋuvha līne ha ḍo Shaya na Shotha zwalo.



Magwedzho

Ḍorobo yo ima Iurandala kha u Iwisa u shumiswa ha ma-gwedzho a nnđa nahone i amba uri zwa u sheledza zwi ḍo tea u itwa lwa tshifhinga tshi sa fhiriho awara nthihi nga ḋuvha, nga ļavhuvhili na Mugivhela, phanda ha awara ya 9 nga matsheloni na nga murahu ha awara ya 6 nga madekwana.

"U shumiswa ha mađi a gwedzho/tshisima zwi tea u vha na tshikalo nahone vhathu vhothe vhane vha a shumisa vha tea u ḋwala fhasi uri vha dzule vha na rekmodo u itela vhaṭoli," ḋorobo yo ralo.

Ḍorobo yo dovha hafhu ya ri vhadzulapo vha ḍo tea u wana thendelo kha DWS arali vha khou ḡoda u renga kana u rengisa mađi a gwedzho/tshisima.

Sa tshipida tsha ndingedzo dza muvhoso dza u langa mađi, DWS yo ri muvhoso u khou vhea maga a konđaho vhukuma u khwaṭisedza uri nyiledzo ya u shumiswa ha mađi i khou tevhedzwa.

Ḍorobo i khou shumisana na tshigwada tsha vha shumaho na zwa mulayo khathihi na Yuniti ya Vhuđodisiya Tshipentshele u khwaṭisedza u tevhedzwa ha maga.

U dzhia maga kha vha pfukaho mulayo

A si kale muhasho wo ḡidžhenisa kha fulo lo ṭanganelaho na ḋorobo, vho sedzesha kha u shumiswa ha mađi lu siho mulayoni ngei Mfuleni.

Fulo lo ḍo sedza kha vhukhakhi hothe ha kushumisele kwa mađi zwa zwino na vhutevhedzi ha nyiledzo ya mađi, zwi hulwane fhethu hu ṭanzwiwaho dzigoloi hu si ha fomaļa ho topoliwaho.

"Malugana na nyiledzo ya ḋorobo ya ļevele ya 6B, mađi ane a endedzwa nga masipala ha ngo tea u shumiswa u tanzwa goloi. Fhethu ha u tanzwa dzigoloi hu si ha fomaļa hu shumiswa mađi. Vhunzhi ha vhañe vha fhethu hu ṭanzwiwaho goloi vha shumisa bommbi dici bvisa-ho mađi manzhi u tshimbida mabindu avho, ngeno vhanwe vha tshi shumisa phaiphi dzavo," muhasho wo ralo.

Naho hu na vhaimelelii vhanzhi kha zwa mađi vho ḡinekdedzela-ho vhane vha khou shuma u thusa kha u thivhela ḋuvha līne ha ḍo Shaya na Shotha zwalo, ḋorobo yo humbelu vhadzulapo uri vha shele mulenzhe kha u vhulunga mađi.

"Ri khou tama uri vhashumisi vha mađi vhothe vha farisane na tshigwada tsha Kapa Vhukovhela," izwo zwo ambiwa nga Mufarisa Nedorobo wa Kapa Vhukovhela Vho Ian Neilson. ■

Ngeletschedzo dza u vhulunga mađi

- Kha vha vale bommbi musi vha tshi ṭamba mađo, u vheula kana u ḡola tshisibe zwanđani.
- Kha vha dzhie tshifhinga tshițuku shawarani kana vha shumise mađi mađku bavuni.
- A vha ṭutshele kule na u renga mađi a mabodeloni.

Goloi

- Kha vha ṭanzwe goloi yavho nga bakete na tshipontshi fhedzi.



Lufherani lwa u ṭambela

- Kha vha shumise shawara madzuloni a bavu.
- A vha shumise mađi mađku bavuni.
- Kha vha ṭanzwe vhana nga tshifhinga tshithihi.
- Kha vha gwedzhe bunga musi munukho u sa tsha konđelelea.
- Kha vha dzhenise tshidina kha thannge li faraho mađi a u gwedzha bungani u itela u fhungudza u shumisesa mađi.



Lufherani lwa u bikela (khishini)

- Kha vha shumise zinki yo valwaho musi vha tshi ṭanzwa zwigodelo madzuloni a u ṭanzwa nga mađi ane a khou shuluwa bommbini.
- Kha vha shumise tshisibe tshițuku, u itela uri vha si ūkise lunzhi.
- Kha vha shumise zinki yo valwaho u ṭanzwa miroho madzuloni a u ṭanzwa nga mađi ane a khou shuluwa bommbini.
- Kha vha shumise mađi e vha ṭanzwa ngao miroho na mitshelo u sheledza miri.



Miri na Ngade

- Kha vha sheledze miri musi mirunzi yo no tiba.
- Kha vha sheledze miri nga mađi e vha shumisa khishini u ṭanzwa miroho na mitshelo.
- Kha vha shumise zwibveledzwa zwa ngadeni zwa mupo.



Mirado ya tshitshavha vha khou humbelwa uri vha shumise mithara ya mađi u vhona arali hu na mađi ane a khou bvuda .

Muhasho uri "kha vha vhale mithara wa mađi phanda ha awara mbili na nga murahu ha awara mbili musi mađi a sa khou shumiswa. Arali mbalo dza mithara wa mađi dici sa fani, zwi ambiwa uri hu na u bvuda".

Vhadzulapo vha khou humbelwa uri vha tshintshe bommbi dzine dza khou bvuda. Bommbi ine ya khou rothisa mađi nga luvhilo lwa shotha lithihi nga sekondo i tambisa mađi a linganaho ļithara dzine dza nga swika 10 220 nga ḋwala.

Gomelelo ndi mini?

Gomelelo ndi tshiwo tsha mupo tshire tshi bađekanywa na mutsho. Li nga kwama vhopo ho fhambanaho lwa ḋwala kana miňwaha nahone zwi kwama u bveledzwa ha zwiļiwa, li fhungudza ndavhelelo dza vhutshilo na kushumele kwa ikonomi ya vhopo kana shango nga vhopara.

Youth put to work

THE DEPARTMENT of Public Works' bursary and artisan programme is honing skills and making dreams come true.

More Matshediso

When Bonolo Rakgalakana (18) passed grade 12 last year, she thought her dreams of becoming a mechanical engineer would have to be put on hold because her parents could not afford to pay university fees.

Rakgalakana, from Eersterust in Tshwane, thought that just like her sister she would have to join the national defence force and start fending for herself after matric. Little did she know that her hard work had already secured a bright future for her.

"My older sister passed matric very well but my parents did not have money to send her to university, so she took a gap year. She then applied and got a job at the national defence force. I thought fate had the same in store for me, but my hard work was rewarded with a bursary from the Department of Public Works," said Rakgalakana.

Rakgalakana's twin sister Koketso, who also completed



Bonolo Rakgalakana is one of the top learners who received a bursary from the Department of Public Works.

matric with flying colours in 2017, has also been awarded a bursary from the department.

The sisters were top achievers at Mamelodi Secondary School last year and received distinctions in all of their subjects.

"We did not have access to the internet, library books and good sports fields, but we attended extra morning and afternoon classes as matriculants," said Rakgalakana.

Their names were on the De-

partment of Public Works' list of about 30 deserving learners from the class of 2017 who were awarded bursaries to pursue their career dream in the built industry.

The bursary is valued at R130 000 a year, for each learner, and covers tuition, accommodation, meals, textbooks, academic resources and a monthly allowance. The department has invested R3,9 million in 2018's first-year students.

Rakgalakana has enrolled at the University of Cape Town for a Mechanical Engineering degree.

"I have wanted to do it from when I was in Grade 10. I'm looking forward to working for the Department of Public Works, as a way of giving back to show my appreciation," she said.

The department's Chief Director for Professional Services Vangile Manzini said the bursary programme was introduced in 2014 and aims to harness scarce skills in the built industry.

So far, the department has awarded bursaries to approximately 288 deserving youth from disadvantaged communities.

The beneficiaries pursue careers in engineering (civil, structural, transport, electrical, water care, mechanical, chemical and hydrology); analytical chemistry; construction management; quantity surveying; architecture; landscape architecture; urban and regional planning; interior design;

horticulture; actuarial science and property studies.

In addition to providing bursaries, the department's Artisan Development and Young Professionals Programme for learners who enrol at technical vocational education and training colleges, enables learners who obtain trade test certificates, for various trades within the construction industry, to become electricians, bricklayers, carpenters or plumbers.

Manzini said there are about 88 young professionals who have obtained professional registration since the introduction of the programme in 2007, and 53 artisans have been successfully registered since the implementation of the programme in 2015.

Beneficiaries come from schools across the country that are participating in the department's schools programme. Schools can join the programme through the district office if they are producing a pass rate above 65 per cent in maths and science, and are located in rural areas, farms or townships. □

Kha vha dzhie maanda avho murahu, kha vha vhige zwiito zwa u tzhipa

KHA VHA DZHIE maanda avho murahu nga u vhiga u tambudzwa lwa vhudzekani fhetu ho teaho.

Adele Schormann

Utha tshipondwa tsha u tambudzwa lwa vhudzekani kana u tzhipiwa ndi iñwe ya tshenzhemo khulu i ñisaho mutsiko wa muhumbulo ine muthu a naga ñangana nayo. Ndi ngazwo Muhasho wa Tshipholisa wa Afrika Tshipembe (SAPS) wo vhea maga u itela uri zwi leluwe na u vha wo tsireledzea musi muthu a tshi vhiga vhugevhenga uvhu.

Muambeli wa mapholisa a Mpumalanga mukholonele Vho-Mtsholi Bhembe vho amba uri ndi zwa ndeme uri tshitshavha tshi shumisane na mapholisa nahone vha vhige vhugevhenga uvhu.

"Sa mapholisa, ndi mushumo washu muhulwane u vhoneuri

vhatshinyi vha khou livhana na mulayo nahone vhaponda vha vha zwandani zwavhuđi. Ri kwengweledza vhadzulapo uri vha bvele khagala vha vhige milandu ya u tzhipa zwiñtshini zwa mapholisa zwa tsini," vha ralo Vho-Bhembe.

Vhapondwa vha tea u vhiga vhugevhenga ha zwa vhudzekani mapholisani hu sa athu fhela awara dza 72 u bva tshe vhugevhenga ha itea.

Vho-Bhembe vho tsivhudza vhapondwa vha u tzhipiwa uri vha ñode thuso ya zwa muhumbulo ya maimo a ñha nga murahu ha tshiwo.

"Ni nga pfa uri ni na tshika nahone na ñoda u ñamba lunzhi na vha na nyofho dza u bvela nnđa. Vhudipfi uvho ndi ho ñoweleaho vhukuma. Ni tea

u humbula zwauri hu na tshumelo dzi re hone dzo itelwaho u ni thusa," vho ralo.

Thandela ya u Dzhenela hu Hulwane kha u Tzhipiwa (GRIP) ndi iñwe ya madzangano ane a thusa vhapondwa vha u tzhipiwa uri vha ite ndingo dza HIV/Aids na mariwe malwadze.

Mushumela vhapo wa GRIP Vho-Thandiwe Maseko vha ri dzangano ili li ñhogomela zwipondwa zwa u tzhipiwa.

"Ri ñekedza ñhogomelo na u tendela zwipondwa zwi tshidzula ñduni dzo tsireledzeaho u swikela vha tshi vhoneuri vho lugela u amba. Ri na vakhuthadzi makone vha na lulfuno vho ñiimiselaho u thusa," vho ralo. □

Kuvhigele kwa mulandu wa u tzhipa mapholisani:

- Tsha u thoma, iyaní kiliniki u tolwa. Muvhigo u ño vha tshipida tsha faila ya mulandu nahone zwi ño thusa mapholisa u fara mutshinyi.
- U bva afho iyaní kha tshiñtshi tsha mapholisa tsha tsini u vula mulandu. Muofisiri vha ño ni humbela zwidodombedzwa zwa vhuñe na u ñoda u divha zwo iteaho. Phindulani nga vhungoho nahone ni lingedze u humbula vhuñzhi ha zwidodombedzwa u ya nga hune na nga kona. Lu nga vha lwendo lu vhavhaho, fhedzi vhuñanzi vhu ño thusa kha ñodisiso.
- Humbelani nomboro dza muofisiri muñodisisi, u ri ni kone u vha kwama na uri vha ni divhadze nga ha mvelaphanda. Muofisiri muñodisisi u ño ni kwama arali hu na zwiñwe zwidodombedzwa zwine zwa khou ñodea.

